

КАПИТАЛЬНАЯ ТУТУУ

 CO_2 бал. норм.

УЧУУТАЛЛАР БАЛАҒАН ЫНДАҒЫ МУНЬАХТАРЫН КӨРСӨ

ҮӨРЭЖИ-ӨЙҮ ӨРӨ ТУТУОХХА

Выймал сайншан «Өйгө суолта бээрэтэххэ» дэгэн тоболоох удууспутутар оюула, үөрөх, өй сайдымытны туһунай түртүр пүнэмзгэ (70—74) бичээтэнниг балачча обургу санааларбын таңааттарбытым. Оруубуна мһмахтар, барым-шалын, уруй-айхал кэмээрэ түбэлэн, сһһһһһһһһһ да дьондор үгүстэрэ аахнатах бадахтаах. Түүх да сэигэрэня, суруйуу суух. Ол иһин ити санааларым сүүрүн не ходоошторун билһинһһһһһһһһһ туран эбэн салгыырга быһаварыным.

Бистатийдам нь хоёондоо сургуунд, улууспугтгар сэрэн хамнитган үерэхтээний сайдыгын, сайлаагччлар, учуонайдар, билднлэх кеёонг дьоммут ахсаанчара арыбадын, надрдар тийхоттэрин, бу боппууосна үгүстэртэн ыраах хаалбышмт уонна олоор биричинилаларин туһуунаа этэ. Ол курдук, аба саастаах уонна сэрэг ииниизэди төрүүх бөдөг: учуонайдар: Г. Башарин, Д. Красильников, Е. Коркина, А. Ойөөшникова, Б. Поном; билднлэх суруйааччлар: Эрдик Эрнстийн, Далан, Волод Воотур, Доосо; художниктар: П. Романов, А. Мунхалов, А. Сёбокин; үгүөлэх артистар: П. Решетников, Т. Местников, А. Саввин, А. Лычина; уһулуччулаах тренер Д. Коркин у.д.а. ааттарыман киэн туттабыт дини суруйбутум.

Отгон сэргэн нэвчилээри, бүтүн үйз анагьттан ор-
дук нэмгэ, билэриг үзэлнэ хамсыг сэлдээр бийлгит-
тэн тахсыбыг республика талааннаах салайааччыла-
рыттан Б. Борисовтан, А. Иларионовтан ураты ним-
нээх баалдарый? Того наука доктордара, нандида-
гара үүнээ таёг бааланалээх художниктар, артым-
тар, атын да эгтэ дыно тагьста? Бунагын эдийлэх,
Адыг улаханнара, нёһөнгөлөрө суолтар да дигэххэ сог.

Отгон байзбигдэгэр нэлэхээ, бүгүн улуснутугар бигр байхыг бусад мийн хийдэн кестүбэт. Нэйн диктэр байхыгтарын кыра агардара орто үөрхтүгтэр. Онноодор сорох орто оскүдэлаларбыгтар сөнтөөх үрдүк үөрхтүгтэр, тэһиннаах диктөрдэр аламжатар. Учууталлар, врачтар, культура үлэһиттэр тэһибэттэр. Бу улахан итгээс хаалын бусад. Ону тэһини тутан, холбоордани нөрдөрүххэ.

Сэтгэ сүрин наугаларын Академийгээр, Донуус-
лайдаарь Государственной университетке, араас ин-
ституттарга уонунан академиктар, сүүхүнэ доктор-
дар, тыһыынчаан науга кандидаттара баар буоллур.
Тыа сириттэн маллахха, Уһаа Бүлүү Нендэр
Бардахон аатынчч орто оскуолаттан 1950 сылтан
бэртах 29 науга доктордара, кандидаттара, 20-тэн
тахса журналистар, сурууааччылар тахсыбыттар. Бу
оскуоланы аңараас 1955—1967 сс. бүтэрбиттэртээ
83 оро врач идэтин млыбыттар, аясыт 1995 сылга
4 науга докторо үүммүт.

Оттон бийнхээ, бүтүн удуустан нэлэн 50-н тахаз
сылга төлө биллэр дьон тахаста? Ааган, тэглээн,
толкуйдаан нөрүн эрл! Төлө да мөхкүслүт, утары-
быт ийин, хаалыабыт көстөн турар.

Барьбыгын тэнгис тутар урууку булааска сн
снпай уолсан баран ислилэгт. Билигн атам кэм.
Олово кннн кндр бйлаар. Сайдылаах, олох бары
айлгнгар сөптөөх бэлэмнэх үлэнтгддэх, өйдөөх,
галааннаах салайааччларддэх сндр ишннн чорбо-
буохтара. Онно сүрүн төрүтүнэн, снн-бннр үөрэх,
өй сайдыта, кндрдар буолуохтара.

Бу үрөх таһыма сайдымгыгар, кадр тайыбаттар, хаалыы сүрүн биричиинэлэринэн үс суолу заттыыбыт.

Малгайгытанын. Сэрин, сут-пураан барыбыгтыг ар дыйбыта. Ол тыман баран, бийиг, чуралчылар, уртыбытынын 1942 сымлаахха куус өртүнэн ыямел хоту коһовулдуу содула бидиачсынгга дээрл охсор.

СЫЛАНТАН СУРУНАЛЛАР

ТАПТЫР ДЬАРЫКТАРБЫТ

Мин сэрэдэ ахсын буолар урууһу күүһуоһор сөбүлөөн дьарытаммытым. Убайбыһым, Давидтыын, кыһын устата албара билбиппит. Ол курдук, учууталбыт Айталына Аюссытыына живоһун арас кэригүн, толорулар техникумга билиһинирбитэ.

Рустам ДЯЧКОВСКАЯ,
VI кылаас үөрэнээччигэ.

Байык жылдыкка үрөнөр сылдырбытыттан учуутал-
быт Вера Викторовна Башарина салайар курулуосгар
сылдыбыт. Оңно «Нэскил» хаймакка «Дьодур» ре-
спубликанскай общество таһаарар задачаларын суот-
туубут. Оңтукаларбытын хаймакка ыттахпытыва,
бэрэбэрэктээн баран төттөрү ытталлар. Олору та-
һынан атын уустук задачалары эмиэ суоттуубут.
Математика — бары наукалар ыраахтаабылара»

Ол курдук 1940 сыллаахха оройуоммутугай 892
оёо торообут буоллар, 1943 сыллаахха 53 оёо ээс
күн сирин корбут. Ол да ниин сүрүн ичиннэвэ из-
билииннэбит ахсаанын бу соторуааһыта ситтибит.

Иккинчээ. Орто оскуола хойутаан аһылдыбыта. Ыраахтаагы сабана буолуохтаагар советскай быһаас төрүттэммитэ 36-сыла бастыгын кэннэ эрэ, 1953 сыллаахха Чурапчыга манныгы 23 орто оскуо-ланы сана бүтэрбиттэ. 1934—1957-с. Чурапчы педучилищетын бүтэрбит сэрин иһиннээгэ, кэннэ-үздө 300-чэнэ бастыг ыччаттарбыт учуутал буолал. Саха сириг үрдүнэн тарбанан, үгүстэр оһно хаалан, олохсуйан ыһыллан хаалбыттара. Ити сыллара, ордук сэрин кэнниттан, эрдэ орто оскуола аһылды-быт нуорат аттылаагы уонна үксэ Бүлүү сүннүүнүн сылга 600-чэнэ тма оҥолоро иһин нуораттарга, урдук үөрэхтэргэ үөрэнэн кэлэн, араас үлэниг, учуонай-бачо буолан, солбуйааччыларын интэ, республика-ны баһылаан-көһүлээн оҥороллор. Ды, ол иһин му-даргымын, тоҕо бийнэхэ сатаатар сэрин кэнниг-тэн тутта биир-икки ахсыс жыланы аһар кыаллыба-такай. Ити.

Үсүүнүн. Үөнэ ахтыллыбыт биричинэлэр тоһо атууоттаннахтарын сөбүн иһин, төһөтүн да иһин, орто оскуолалар абыллыбыттара 40-н тахса сыл буолла. Билигин 20-ча оскуола баар. Ити кэмгэ барылдаан, 10-ча таһыманча ово орто үөрөх ыллаа. Уопна дээ, эппит курдук: аҕыйах билиилык, директор кестүбүт, сөптөөх салайааччылар, специалистар ситэхото тийбэттэр. Олор биричинилэрэ албах буолуон сөп. Олортон сүрүннэрэ туох да диэбит иһин, үөрөххэ, ордук үрдүккэ киирэн аҕыйаа, бүтэрбэттэр да үгүстэрэ таһымнара намыһаа, кадрдары иттиһчү, үөрэтмэчү урут да, билигин да сөптөөх үлэ барбаа буолар. Олор төрүттэринин, оскуолаларыттар БИЛИН, ҮӨРЭТИН хаачыстыбата мөлтөөбө буолар.

Отгон озор сүүрүн биричинээдэлэр нэгт. Мянгай-
гыта, орто, оркуоланы аһыгы саамай тигэх хаалаа
баран, арымах еыл нүгээр алаас зайы оркуола бо-
дону тутан, алаан орто үөхөөнүн хабыгы республи-
лика мангайгы мнэстэе тахсыбыгыт. Ол онусар
учуутал кадрынан хааччылдыгыга урут да, билгеге
да тигэххэ сыйдыабыт. Отгон үчүгэй, толору кад-
рыох чыг билгенин биэрбэтиг билдэр.

Инфинанс, оркулабыт, үөрэхит үлэһиттэрин олус омнуолуур табыллыбат. Уламиллар. Ол пана баран, ол сородор үдэ тас кестүүтүн, нөрдөрүүтүн туттарыта, бырыһыаны экирэтэһэ барар курдук. Улууспут үөрэтин-иитин үлэһигэр сайганы киллэринэ республикада ииники иһэр, эксперимент бөдө барар. Онтон билиибит хаачыстыбата сөччө абыллыбат. 70-80 сылларга бүтүүн орто үөрэхтээһин үлүскэнигэр бүтүн оркулаанан 100 бырыһыан билиини ситиһиннэмэ ииники этибит. Ол таһыттыгар оркулааны сахалы да сатаан суруйбат, үчүгэйди аахпат оболору тиллаартаан, төһөлөөх дьобурдаах миччат ситэ билииньылбака, салгыны үөрэммэнэ хаалбатын аллар уустук.

Билигнэ дээ, өйдөөн эрэлт да, агыгтаран сий
бээр хаалан нэр курдуурут. Быйл улууснуттан
үрдүк үөрэххэ нириин сий курдук да, малым таа-
галартан (бийсенийлээр абыбах оёлоохтор) 12-
оёр үөрэххэ кирибит. Таатталар кадры бэлэмсэһинэ
нэ иэники сыдларга олохтоохук ылсан эриллэр.
Быйл сайын улуустарын ыгчатарын уюна дых
таларын номитеттарынан итиэнэ учуталлар ни-
ри зичалай штаб тэрийн хас биридн абитуриент-
көмөлөһөн, консультациа бизлан, суббалэн амаванз
спонсордары булан үлээлэбиһарин «Эдер саас» ха-
һыат хайдаан суруйда. Бу үлээрин анал програм-
ма огустон үөрэххэ кириэр оёлору кытта үлээ-

днээг эгнэ олус сөптөөх, нэгэн дэргэд нь хөдөөндоох
кинг-куонг ойдобүдлээх, наһаа наадалаах.

Тунаара МАКАРОВА,
IX кылаас үөрөнээтчинтэ

Детсазда сыйдыяхыттан ыдыырыбын собуду
бун. Видити ыры курубуотар дьарыстанабын. Са
дайаччыбыт Люция Юрьевна Макарова, Элбэх ыры
ны үөрэттибит. Магнайгы ситиһим—«Алаас си
бэккэллэр» улуустаны конкурска бастагы миэстэ.
Вейыл «Дьонур» конкурсугар дипломане буолбут.

Варя ПРОТОДЬЯКОНОВА,
VI кылаас үөрэнзоччига

ПОЭЗИЯНЫ
ТАПТААЧЧЫЛАРГА

Мирэй муорат типографията бэртээхэй офсетнаа нумааһыга 500 ажээһилдиринан саха бидлиилээх поэссата Варвара Потанова туһунан юнигына бачаар.

сылы быһа башынытар. Ол ди түмүтөр итирчэ оҕо
Уоракха диирдээс
Оттоон быһынн улууспут итинник үлэни башына
иһаллибэт-биһилибэт. Анаа сыал-сорук тургуорунаа
үлэ суох.

[illegible]

Нийтийн үүрэгтний хаяан да бистысепаттар. Араарар
гайрлыллыбат. Ол тыйан баран, бийнги оркуолаларбы-
тысгар, НИТЭВИТ дигн заттаан, аһара элбэх ды-
һаллар мытылаллар, үрэх, билин өртө үтүрүүлэр
мурдун. НИТНИ үнсэ төрөнүүтэн, тулалыар эйгэ-
тэн тутулунтаах, оттон ВИЛИИ оркуолаттан, учуу-
талтан.

Үөрөхтээх, амиллээх, нийн үнсүүр нийлэллэн, культуран да үрдүк буолара мөккүрө суох, Онон оскуоалары билгилн үнсүн мыталлар нитэр-үөрөтөр үлэ буолбакка, **ҮӨРЭТЭР-НИТЭР** үлэ барыахтаах. Струн соун билнн хаачыстыбатыгар ууруллуохтаах.

Балингийн нэмэгдэх зөрөх суолтата урдэсэнтини кон-
нөрү ортогук үөрэнэр оёо үрдүк үөрөхтээсэр буудуо,
аяал орто да үөрөхтэ кинирэрэ ыараан, уустугура-
н илнэ турдаба. Он иһин бу бопнуруоска улууска анал
программа оностон кескиллээх үлэни ыһтар со-
мтэ. Онууда туох бопнуруостар, үлэлэр киириэхтэ-
нин собуу?

Улуус үрдүкүн уонна биридиг нэһилиэктэринэн нэһилиэһэ уонна оҥо ахсаанын чуолкайдаан, кэлэр 10:20 сылга тоһо оҥо үөрөннэхтөөрүн быһаарыы; билигин тоһо, ханнык специалистардаахнытын билээ, улуустуругар кэлэр сыллара ханнык производстволар сайыннарыллыахтаахтарын түрүмүөн, тоһо, ханнык үлэһиттэр иһада буолалларын былааннаһыт. Иһиттэн сүүттэрэн биридиг оскуолалар сайдар кескилэрин, хайысхаларын быһаарыы. Кэлэр кескилэтин үрдүк сайдыылаах, күүс билилээх кадрдар быһаарыахтара. Үөрөннөһөр эрэ дин үлүбүэй аһаппаа, кэм нэһилиэккэ, улууска кэлэн туһалыахтара. Этэ дин хайысхалаан үөрөттөрнөххө. Ол иһин кадр бэлэмнээһиннэ бастайааннай үлэлиир комиссияга тэрийнэххэ. Үөрэх фондатын аһаахха, дуогабарына үөрөттөрүннүс элбэтнэххэ, кэтитнэххэ. Үөрөххө киндирчиллэри сыла быһа бэлэмнэххэ, репетиторстваны көбүлүүххэ. Улуус таһыгар үөрэнэр бары оҕолору учуоттуоххэ, ойуоххэ, көмөлүүххэ. Чураччы киннаадытын, Диринг агрооскулататын, интернат оскуола бизнес-кылааһын курулук анал оскуолалары, кылаастары аһаатылаахха. Холубур, саамай наадылаах учуутал, араа идэлэриннэр сайыаннаах, дыбуудаах оҕолору татан, түмэч үөрөтнэххэ.

Түүмстэр, элснэгт да, бу да сырынгар удууснут
ингич сайдынта, ол ната бигич хас бигирдинби
ичэттарбугт, оболорбугт, снэттарбугт ингича дыль-
дара үрөни, өйү өрө тутууттан быһаччы тутудук-
тах уолна ону сайыннариллахтаах дигэн хатылыч
былаан сурубушун өйдөөхтөрө, туох эмэ туһалаах
буолаарай, икка эмэ хамсаалхан тахсаарай дигэн би-
һалаах хаалабын. Бағар туһааннаахтары таарыйан-
рай, кыадыннырыа, элсэтин да тахсар, субэлэнэ,
пыхтаах проблемнай болонносо.

И. ПОНОМАРЕВ, хан. общ. корр.

тэхи татаарда, Матырыянылары пост Н. Харитонов
— Николай Чуор хонуйбут, ор сылларга Мирнэй
куораттаагы «Кимберлит» литературнай түмүүтү
салайбыт Мэри Софийаиде редактордаабыт.

«Береңге, береңге»

туучуларга, ону үөрэтүүчүлөргө өмүс...

«CO» гоним.

НОВОЕ В ПОРЯДКЕ УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С 1 сентября 1996 г. вводится в действие новая Инструкция о порядке учета налогоплательщиков, утвержденная Приказом Государственной налоговой службы России от 13 июня 1996 г. № ВА-3-1249, зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 11 июля 1996 г. за номером 1121, далее Инструкция.

Настоящая Инструкция имеет целью применение единой рациональной методики учета налогоплательщиков налоговыми органами, предусмотренную статьей 4 Закона Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в редакции законов Российской Федерации от 16.07.92 г. № 3317-1 и от 22.12.92 г. № 4178-1) и пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 24.05.94 г. № 1008 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных платежей».

С введением Инструкции, Инструкция Министерства финансов СССР от 26.02.91 г. № 18 «О порядке учета плательщиков налогов и других обязательных платежей в бюджет» применению на территории Российской Федерации не подлежит.

Общие положения

1. Согласно Инструкции постановка на учет в налоговых органах подпадает налогоплательщик-организация и налогоплательщик-физическое лицо.

Применительно к настоящей Инструкции под налогоплательщиками-организациями понимаются:

- имеющие обязанности уплачивать или перечислять хотя бы один вид налога или иного обязательного платежа в Федеральный бюджет, бюджеты объектов РФ и местные бюджеты;
- юридические лица (предприятия, учреждения и организации), созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представительство, филиалы, а равно другие обособленные подразделения юридического лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;
- организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и международных организаций, осуществляющие деятельность и имеющие имущество в Российской Федерации.

Применительно к настоящей Инструкции под налогоплательщиками-физическими лицами являются:

- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее — «предприниматели»);
- ипотечусы, заключающиеся в установленном порядке частной практикой.

2. В связи с введением Инструкции изменены образцы учетных документов для постановки на налоговый учет и снятия с учета для налогоплательщиков-организаций, введены учетные формы для налогоплательщиков-физических лиц.

Постановка на учет налогоплательщиков-организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Налогоплательщики-организации, созданные по законодательству РФ, обязаны стать на учет в налоговой инспекции по месту их нахождения.

Вновь создаваемая либо возникшая в результате реорганизации налогоплательщик-организация обязана стать на учет не позднее 10 дней после государственной регистрации (перерегистрации).

Филиалы, обособленные подразделения юридических лиц, уплачивающие хотя один вид налога или иного обязательного платежа от своего имени встают на учет в установленном порядке.

Если за филиал, обособленное подразделение перечисляет налог головная организация, то это подразделение должно представлять копию карты головной организации, копию документа, подтверждающую обязанность головной организации перечислять налоги в соответствующий бюджет, заверенную в установленном порядке. Такими документами могут быть: документы, подтверждающие право собственности, положение о представительстве филиала, а равно другом обособленном подразделении юридического лица, другие учредительные и распорядительные документы юридического лица, определяющие его учетную политику.

Наличие льгот на налогообложение не является основанием для освобождения ее от постановки на учет в налоговой инспекции.

Если организация в соответствии с законодательством не имеет обязанности уплачивать, и (или) не перечислять налоги и иные обязательные платежи во все уровни бюджета и, по этой причине ранее не являлась в налоговую инспекцию для постановки на налоговый учет, она вправе представить Уведомление об этом в установленной форме.

При постановке на налоговый учет организация

налогоплательщик обязан:

- подать Заявление по установленной форме;
- заполнить Карту постановки на учет налогоплательщика-организации в 3-х экземплярах;
- учредительные и другие документы в 3-х экземплярах (оригинал остается у налогоплательщика, копии должны быть заверены в установленном порядке);

— информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов статистики.

Налогоплательщик-организация, стоящая на налоговом учете, заполнявшие ранее Карты старого образца (Карта постановки на учет на налоговый учет и исключения в Государственный реестр предприятий) должны заполнить карту нового образца «Карта постановки на учет налогоплательщика-организации» и соответствующие приложения к Карте при внесении изменений в учредительные документы, также при изменении организационно-правовой формы по новому Гражданскому кодексу.

3. При постановке на налоговый учет вышеуказанном налогоплательщик присваивается Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), являющийся единым учетным номером в налоговых инспекциях по всей территории РФ.

Идентификационный номер налогоплательщика присваивается во всех формах заявлений, деклараций, информационных письмах, утвержденных Государственной службой РФ, при оформлении расчетно-платежных документов и иных документах в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными актами, ИНН для налогоплательщика-организации представляет собой 10-значный цифровой код.

4. Процедура постановки на налоговый учет завершается присвоением ИНН и выдачей первого экземпляра Карты налогоплательщику.

5. Для открытия в банке или ином кредитном учреждении расчетного (текущего) счета или корреспондентского счета в РИЦ Банка России, в других банках или иных кредитных учреждениях выдается Справка и постановление на учет в налоговый орган юридического лица, представителя филиала, обособленного подразделения.

6. При возникновении изменений ранее представленных сведений при постановке на учет налогоплательщик-организация своевременно должна информировать налоговые органы.

Следующие сведения об изменениях представляются после регистрации этих изменений в регистрирующих органах:

- полное и сокращенное наименования;
- адрес, указанный в учредительных документах;
- уставный (складочный) капитал (доля государственного, муниципального вклада), доля иностранного капитала;
- состав учредителей;
- количество сведения о представительствах, филиалах, обособленных подразделениях юридического лица;
- сведения о регистрации (перерегистрации).

На основании письма налогоплательщика, заверенного подписью руководителя и скрепленного печатью организации, могут быть представлены следующие изменения:

- адрес и телефон постоянно действующего исполнительного органа;
- данные о классификационных кодах статистики (с представлением нового информационного письма статистики);
- полное наименование, ИНН, адрес вышестоящей организации;
- данные об ИНН организаций-учредителей;
- сведения о руководителе и главном бухгалтере.

Во всех случаях изменяются сведения, содержащиеся в Карте, осуществляется замена ранее выданного первого экземпляра Карты на новый. Для этого налогоплательщик-организация представляет: письменное заявление в произвольной форме об изменении сведений в Карте;

- новую Карту, заполненную в 3-х экземплярах;
- копии документов, подтверждающих произошедшие изменения, заверенные в установленном порядке в двух экземплярах. Оригинал при этом находится у налогоплательщика;
- первый экземпляр старой Карты.

Если изменения касаются только приложений к Карте, то осуществляется замена приложений с сохранением старой Карты. Представленные приложения к Карте заверяются подписью руководителя и скрепляются печатью организации.

7. В случае ликвидации юридического лица об этом в 10-дневный срок сообщается в налоговую инспекцию о принятии решения о ликвидации

и при этом представлять соответствующие документы. О перечне необходимых документов указывать в соответствующей налоговой инспекции, в которой состоит на учете организация-налогоплательщик.

Постановка на учет налогоплательщиков-организаций, образованных в соответствии с законодательством иностранных государств, международных организаций.

1. Учет в налоговых инспекциях иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, партнерств, товариществ, образований в соответствии с законодательством иностранных государств (далее, иностранные юридические лица) осуществляющих деятельность в Российской Федерации, ведется в соответствии с Инструкцией Государственной службы России от 16.06.95 г. № 34 «О налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц (зарегистрированных в Минюсте России 05.07.95 г. № 897).

2. Учет иностранных юридических лиц не осуществляющих какой-либо деятельности в Российской Федерации, но имеющих имущество в Российской Федерации, ведется в соответствии с Инструкцией Государственной службы России от 15.09.95 г. № 38 «О порядке исчисления и уплаты налога на имущество» (зарегистрирована в Минюсте России 24.10.95 г. № 985).

Постановка на учет налогоплательщика-физического лица.

1. Согласно Инструкции установлен порядок постановки на учет налогоплательщика-физического лица, с учета, установлены формы учетных документов. Сроки проведения пересчета налогоплательщиков-физических лиц установлены с 1 сентября 1996 г. до 1 января 1997 г.

Постановка на учет налогоплательщика-физического лица осуществляется в налоговой инспекции по месту их жительства.

Местом жительства является место, где гражданин постоянно и преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (под найма), договору аренды или иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Основанием для постановки на учет является письменное заявление по установленной форме, копия Свидетельства о государственной регистрации и статусе предпринимателя и (или) копия лицензии на право заниматься частной практикой, иные документы, подтверждающие право налогоплательщика-физического лица на занятие отдельными видами предпринимательской деятельности или применением упрощенной системы налогообложения (патент), также документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговые льготы, если имеются.

Для проверки правильности сведений, указанных в Заявлении, предъявляют паспорт и, при необходимости, иной документ, удостоверяющий место жительства.

Процедура постановки на учет завершается выдачей уведомления (2-значного идентификационного №) и выдачей информационного письма о постановке на налоговый учет с указанием идентификационного №.

При необходимости выдается Справка о постановке на налоговый учет для открытия в банке или ином кредитном учреждении расчетного счета.

2. При снятии с учета составляется заявление в установленной форме и в зависимости от причины снятия с учета представляются следующие документы:

- уведомление из регистрирующего органа о прекращении деятельности, в случае принятия решения о добровольном прекращении деятельности;
- копия решения суда — в случае прекращения деятельности по решению суда;
- справка соответствующего регистрирующего органа МВД о новом месте жительства;
- копия свидетельства о смерти — в случае смерти (представляется наследниками).

3. Учет сведений в категориях физических лиц на указанных в Инструкции, осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами об их налогообложении.

Подробные разъяснения по заполнению форм учетных документов и перечню других необходимых документов для постановки на учет в налоговых органах, снятие с учета, приобретение Карты и приложений к ней проводятся в соответствующих налоговых инспекциях по месту нахождения и жительства.

Райс ШАДРИНА,
начальник Государственной инспекции по Чувашской области,
Службы налоговой инспекции по Чувашской области,
11-й этаж.

[illegible][illegible]

Ону документна дэглэрнхэтэх улусу сирга комис-
сета (уушкы председател Наран М. Н.) бызаарбах-
на, улту бутуван дымаланы толорбокко, толорбокко
да дин буулуу луу, туклукт дымалада нлкн бы-
таабыкны олордо.

Дробидаас хо хойноо савардаах нурхук, бааһйнай савар, бийр сүртэй нэгтхмийн хуһанара, хайвныгсгалагын тархыра өмнө савьра буулбатах. Огно анал уураахтар да бадхтар. Энэтэр Ламхон огно сир суох днере хамт олодо суох. 156 гектардаах Нэнтийн үрээр, төлө да нэрвэхан бүрүхүмээр, ходоуһаны хайдаг багвард талһарыныаахх сөл. Сирн тулсарар глэни да тархытээр тух бадлаах буюутой?

ӨБҮГЭБИТ ИТЭБЭЛЭ

Д. Д. Софронов өсөө 1976 сыллаахха «Хотугу сүлд» 8-с нүмкэрлөр «Наука этэркинэн сылыкчал тахса» ыстатыырттыр маннык суруйкутук алдабыт «87 таастаах ойуулааһа сылдыбыт - хырыдааныны нымта сайаргыһан турардаахпын. Минн отур-отур ийриктэйэр, кутулар, кымыллар салгаларын үтүнтэ; ардастаах хайыттыкыр, кымык савсыллар илээминит. Ол таһынырттык хас да, таас. Ынтар 2-3 токук тохтообот эбит. Онто аһа унак-тааһа көрүлүһүгү ахаарар; иччылэр, абаһылар савсылары, аһаар үкү

Республика сиргэ комитетыгтай, представителъ тѣхса сымдаан бѣлалэи бѣлсан бирэн элнлг туһа-
хытыр бѣлаларыллан септѣх вѣит, малы бѣлаарыг
дизбѣта да, туһалаабаара. Асы, уугуус дѣлал-
тутык бѣлшыта эрѣ сѣботогуу бѣлаарар дизбѣтин
иччотогоу бѣлшык Снецев Н. С. тиклѣлпѣтисэр
Лѣвѣвы бѣлѣтин ыгыран олорок бѣлнлг туруорхуу-
бут септѣеруу, угалыппакка бѣлаар дѣл дѣлалды-
тын комитеттѣ сѣбулѣнѣн тахсан бирэн аны атыкы
туойл эбкѣ докумуон хомуйтарам бирэн олүү дѣ
кѣлпѣтѣ

Санта сэлэлталаа, чуллаак Н. А. Матвеевна кинриппитчигер дыһаланы билсинэй бэрэн быһааран, хайлах бусуохтаабын сүбэлээн ыһырда. Олуткабыт баара-суоҕа сирдээх минн саппабылыһынчпта, дыһалта быһаарымта эрэ нэһа эһит. Ону истэн биниги дыһалабыт эһиэхэ баар бусуохтаах дикбинипитчигер көрдөөг көрдүлөр да, дыһалабыт молһиэн халбыт А. Софронова ол тыа киниктин суругун үтүө диканһат гыч хас-хон: киник батһаһа, бачээт уура, бачаачайдыбыт буолдактарына, бинһонэ төрүт да сүтэн халалбытын шакыаччылар хайдак сыдалынчиргыт буолла. Мин бачаа эрэ суруйан оноруу. дыһалабыт быһаары киниэ суруйан оноруу.

Нурддын дэ, онгук нурдук Бийид сир үлэйн-
тарин юмкелдара буулан бу элгэс үлээнкүр албхх
хүлж хайраакар эвэс нэттаниа Арай, онгүүн кибибит
Мундид Никиталарин эвэс сирт Сирдэ тэсүлээн

Итгүүлж байгаагаар дээрх үзүүлэлтүүд нь төсвийн орлого, зардал, хөрөнгийн өөрчлөлт, зээлийн үйлчилгээний үр дүнг харуулж байна.

С. ЧИЧИГАДРОВ,
ТМН. УЛС ВЕЛЭГЭЙН ХАМГААГАЧ

Оттон Бинр кырдыаас бу курдун иштэбэнтэма:
13-14 савыгар сылдыан унгар булбут. Бкирдэ ол
ула сыттаына, асавылар кини этин-хаанын суртан
субу тхлыта-хайыта тытэн хаанын савгыраныты-
на бууун карэбик сэттэ мутугар тыйан ылаталар
нэбэспиттэр. Кини амэгэтэ уот кыйыла таластык
дыахтар нөстөн кэлэр. Кыыран бүтүткэнэ, арич:
адымтаа абааһыла бу кыыны хынаабы

Ойуун ырындагы эпитеттерер азыгыллыгы өтөтххэ, баставн ырыы истэрияттың бикэр, антонимгоз түрүдөрөр. Ойуу барзатын айыыларын, абаргылаарын, үрдэрин кытта көпсөтөн, түгөтх бэрэһин билээр. Эхтир кырыныларга, дыйбыллыгы түгөтх Эрэгс «а-таах дыйыы» диян былаарыта, оттон Иолон «тыл иччегини хытта көпсөткн» дүзбнэ. Ксенофонтоң дыйбыллыга «гылары эгэлэтэ барыта» кырыяры туулуан сүрүлбүтэ.

Матреша ПОПОВА

Кытандах орто оскуудатан 1981 сыллаахха С.В. Бонина Валентина Ивановна аттестат сүлүүтүнэн, билим Б. 723314 нүбүрдээх аттестат сүлүүтүнэн, билим суо-
тунан, ханналар.

Чурапчы салтзынзавигер Вх8 нэллээх, хотелында-
дох олобуунни оттулар дьыны. 21-749-телефонуун

Сана аһыллыбыт «Елочка» мафайтыгыга маанилүү болуонунтаагы атыгыга киннотилэр:

- үүхээн арьшта (Голландия)—15000;
- слагутти (Италия)—6500;
- Чокча-пай пачеке—1500;
- усмачатай луук (1 кг)—8000;
- перчик компот—10000;
- аншла компот—14000;
- роса-хала, виласькин—11000;
- ынах этин хансарбото—14000;
- дечо, салат, маринаваннаа перч—10000;
- хансарбото (1 кг)—25000.

Чурулчын сэл., Пестровский уул., 14 эбтэр, 21-6-15

«Алрослаб» АО баъзиди ыскандавтыттак усунга мав
порыкандыттак, мавгазга таббаттабы атылдыр.

- УАЗ «Автомобилин» сиздең чаңастарын:
- «МТС-9,8, 6 СТ-60, 6 СТ-75, СТ-132, 6 СТ-130» аккумуляторларды;
- УАЗ «Нива», «Жигули», «Москвич» «Урал» автомобиллери, МТЗ-82 жана ушундай иштин ээликчилери:
- басалары ички жерүзүн, лаккалы, дермантин, фанераны, 120-150 мм, тоңоолору;
- автомобиллери ички тасуулары;
- тормозной кышкыгы жандыктары, «Тосол 40С», «20С» трансмиссионный арылдары;
- үзүтү нутаң флягалары, эркинлик уулунгичең халыкчалары, давчаның у.д.а.;
- борончуту, алаң, кышкыкчаның

40

• Сууһаллык-1993 сылга автохулуллубут, 25 тыһ. км
• сүүрбүт ИИИ-2121 автохашыныны. 21-030 тэлеф.
• нукап 6 чазаста кулаа бидеһиһе

«Москва-2141» — 20. УАЗ-3303 «Волга» — 35. Трехколесный мотоцикл (индустриальный) — 35. ЗИЛ-157 (сцепная часть) — 25 кол. сол. Чурапчи сол. Пятилетка худ. 3 обзетр 21-432 колесный велосипед

Рынок сырьёвотан чөпчүктүгү капиталкал орн-
чүлүктү туур MT3-82 тракторы абатер Лександр
УАЗ автомашинада, микро-уазинка атыстачылы ую-
на Т-40 трактор дигиталдерин, салпаас чаастарын
чөпчөн сылава. Чуролчт сөл, Ордонжынжиде уул,
22 бийсиктиг.

Сулайман иттиклэр системаларх икки хостос констронь (инкиван талыгар) ушья тутуллубут еттиклэ. Чуралы гэл: Ленин ул., 98, 3-М-дэх констронь бистинир.

Убаастыыр ийжиппит, сакталыт
МАЛЫШЕВА Любовь Ивановна
ушун ыракан ыарытпалы өлбүтүнэн ийэлпигэр.
ошумкуругар, сөөнүзүсүз. багы аймактарыгын
диринг нутуралдыктык тарадыт.
Мялышевтер, Моксеновтер, Челдендиновтер,
Собяниннар, Холмистал аймактарыгын

Малышева Любовь Ивановна албүтүнүн диниг
нутундунунарым тизгиледе:

— ЁЛЛатигар Марин Афана́сьевна, ошлоругар, снэллоригар, Ёнкраг тиреблуттаригар, Чуралчлгтан табанрыста Макаретар, Социлштар.

Багш Филлипов хөмөлгөлдөхтөн өлбүтүгэн
директ хуучуураары дүгээр

-- Ийнэтигэр, ридлилын отделенин сэлхитархатгар Бадхкин Алексеевич Филипповлаа дээрбууна харистабылын улустарын управленинда, хинн брлыиһа коллектива, профсоюз

Редактор э. Т. С. О. АЛЕКСЕЕВ.

МАШ АДРЕС: 078700, с. Туркоч, ул. Карм.
Марак, 89 кв. ТЕЛЕФОНЫ: директор —
01-003, бухгалтер — 21-003, электр. — 01-000.

Ученые труды (сообщающиеся) газеты — Редакция, Административный отдел, Подписания: редакция-полиграфическое общество «Сельхозиздательство». Адрес: Москва, ул. Мухоморова, 10, стр. 10. Телефон: 2-10-10. Цена: 1 руб. 50 коп. за 10 экземпляров. Подписная цена: 15 руб. 00 коп. за 10 экземпляров. Цена: 1 руб. 50 коп. за 10 экземпляров.

Алгач суруттар итмалар
санаа ролундагы жана
санаа сөнүтмөсү бул жерде,
суруттар итмалар сакталып
жана сакталып жатат, ал
жана аларга үчүнчү
жана.